

**MINISTARSTVO ODBRANE**

Broj: 0704-426/23-1968/9

Mjesto i datum: Podgorica, 11.05.2023. godine

**UGOVOR O VRŠENJU USLUGE
ŠPEDICIJE, CARINE I PRATEĆIH USLUGA PO OSNOVU UVOZA I IZVOZA**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: 020/246-073
koga zastupa: **Rukovodilac radom Ministarstva
Filip Adžić, ministar unutrašnjih poslova** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"JADROAGENT BAR – MEĐUNARODNA POMORSKA I SAOBRAĆAJNA AGENCIJA" D.O.O.

sjedište: Bar
adresa: Obala 13. jula br. 2
PIB: 02088584
žiro-račun: 510-6331-59
naziv banke: CKB banka AD Podgorica
telefon: 030 315 996
fax: 030 312 342
e-mail: jadroagentbar@jadroagentbar.com
koga zastupa **Vojo Banović, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Izvršilac usluge**)

OSNOV UGOVORA

Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku usluge špedicije, carine i pratećih usluga po osnovu uvoza i izvoza, objavljen na ESJN-u 08.03.2023. godine, šifra postupka 42943; Okvirni sporazum za nabavku usluge špedicije, carine i pratećih usluga po osnovu uvoza i izvoza, naš zavodni broj 0705-426/21-7470/16 od 07.03.2022. godine;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/23-1968/8 od 27.04.2023. godine;
Ponuda ponuđača "Jadroagent Bar – Međunarodna pomorska i saobraćajna agencija" d.o.o. Bar, šifra Ponude 50438 od 23.03.2023. godine.

SL-11/

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je **vršenje usluge špedicije, carine i pratećih usluga po osnovu uvoza i izvoza** (u daljem tekstu: usluga), u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i tehničkoj specifikaciji iz Poziva po osnovu okvirnog sporazuma, objavljenog na ESJN-u 08.03.2023. godine, šifra postupka 42943, Odluci o izboru najpovoljnije ponude, broj 0704-426/23-1968/8 od 27.04.2023. godine i Ponudi Izvršioca usluge, šifra Ponude 50438 od 23.03.2023. godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Imajući u vidu da Naručilac nije bio u mogućnosti da odredi stvarne količine za uslugu iz člana 1 ovog ugovora, Ugovor se zaključuje na iznos procijenjene vrijednosti, koja iznosi **24.793,39 eura** bez uračunatog PDV-a, vrijednost PDV-a iznosi 5.206,61 eura, što u ukupnom iznosi 30.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.

Ugovorne strane su saglasne da cijene po jedinici mjere ugovorene usluge ostaju nepromijenjene tokom trajanja Ugovora, kao i da iste obuhvataju sve troškove koji se odnose na predmet nabavke.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplaćuje sukcesivno, na žiro-račun Izvršioca usluge, broj 510-6331-59 kod CKB banke AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljenog računa.

Izvršilac usluge će biti dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa posebno iskazanom vrijednošću PDV-a. Faktura mora sadržati i broj Ugovora, po kojem se plaćanje vrši.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Izvršilac usluge se obavezuje da, za potrebe Naručioca, izvrši uslugu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Izvršiocu usluge vrijednost izvršene usluge prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 5

Izvršilac usluge je u obavezi da, u skladu sa Ponudom, Naručiocu obezbijedi 10 dana skladištenja uvezene robe bez obračuna troškova skladištenja.

24/

Član 6

Naručilac i Izvršilac usluge se obavezuju da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 5 radnih dana od dana zaključivanja istog, razmijene pisana obavještenja sa podacima o licima koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.

Član 7

Izvršilac usluge je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 8

Mjesto izvršenja usluge za vrijeme trajanja Ugovora biće na teritoriji Crne Gore, u zavisnosti od potreba Naručioca, u periodu od 365 dana od dana zaključivanja Ugovora, sukcesivno, po potrebi Naručioca, odnosno do utroška ugovorenih finansijskih sredstava iz člana 2 stav 1 Ugovora, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac usluge se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 425 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju više sile.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 10

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane, kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19).

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN-u u roku od deset dana od dana raskida Ugovora.

VIŠA SILA

Član 11

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovorenih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza), epidemije, pandemije i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

IZMJENE UGOVORA

Član 12

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama i to:

- radi nabavke dodatnih roba i usluga, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom ili uslugama nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 15

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17), odredbe Uredbe o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom ("Službeni list Crne Gore", br. 50/09, 25/16 i 15/18) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 17

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 18

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Izvršioca usluge.

NARUČILAC

MINISTARSTVO ODBRANE

RUKOVODILAC RADOM MINISTARSTVA

Filip Adžić, ministar unutrašnjih poslova

21



IZVRŠILAC USLUGE

**"JADROAGENT BAR – MEĐUNARODNA POMORSKA I
SAOBRAĆAJNA AGENCIJA" D.O.O. BAR**

IZVRŠNI DIREKTOR

Vojo Banović



SLT